

Broj: 3020/25/228/13-4705

CInMED

Podgorica, 06. 10. 2025 god.

Institut za lijekove i
medicinska sredstva Crne Gore

Broj: 3020/25/228/13-4705
Podgorica, 23.09.2025. godine

Ugovor o pružanju usluge unaprjeđenja i održavanja informacionog sistema

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Instituta za lijekove i medicinska sredstva sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ivana Crnojevića 64a, PIB 02739658, koga zastupa direktorica Doc. dr med. Spec. Snežana Mugoša, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: COREMEDIQ DOO PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona br. 98, PIB: 02206951, koga zastupa izvršni direktor Branko Biberdžić, (u daljem tekstu: Izvršilac)

I PREDMET I OSNOV UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga unaprjeđenja i održavanja informacionog sistema Instituta za lijekove i medicinska sredstva, prema Tenderskoj dokumentaciji broj 3020/25/228/7-4705 od 24.06.2025. godine, u postupku sa šifrom 93819, ponudi Izvršioca primljenoj preko ESJN-a pod šifrom 136689 od 11.08.2025. godine i prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 3020/25/228/12-4705 od 23.09.2025. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i navedenoj prihvaćenoj ponudi sa šifrom 136689 od 11.08.2025. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, prema prihvaćenoj Ponudi Izvršioca iznosi 49.580,00 €, bez uračunatog PDV-a.

Iznos PDV-a je 10.411,8 €.

Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana od dana dostavljanje fakture za prethodni mjesec na žiro račun broj 530-795394-31 kod NLB Banka AD.

Faktura mora da sadrži broj ugovora po osnovu kojeg se vrši plaćanje usluge.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora pružati i izvršavati u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, počevši od 01.10.2025. godine do 01.10.2026. godine.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- rukovodi izvršenjem svih usluga;
- obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se usluge izvode;
- primjeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama;
- odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u procesu pružanja usluga;
- Naručiocu nadoknadi svu eventualnu štetu koja je prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrše usluge.

Naručilac se obavezuje da:

- u roku trajanja ugovora obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla od strane Izvršioca i da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao;
- izvršava plaćanje cijene usluge u skladu sa ovim ugovorom.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- ugovorne strane ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom;

- Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.
- u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Naručilac je u obavezi da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca da zajednički utvrde uzrok i obim uočenih propusta što će zapisnički konstatovati. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine ugovor.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani, sa otkaznim rokom od 15 dana.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Raskid ugovora nema uticaja na prava i obaveze ugovornih strana, nastalih prije raskida ugovora.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Izvršilac je u obavezi da predmetne usluge pruža sa osobljem koje je navedeno u ponudi i za koje je dostavio tražene dokaze o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama.

Izvršilac je u obavezi da pisanim putem obavijesti Naručioca o svim eventualnim izmjenama osoblja koje je u Ponudi navedeno za pružanje predmetnih usluga.

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo bilo kojeg člana osoblja Izvršioca u procesu pružanja usluga, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 15 (petnaest) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora, a koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba da bude izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke, preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori, uz saglasnost Naručioca.

VIII IZMJENE UGOVORA

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti;

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, ugovorne strane će izmjene urediti pisanim putem, zaključenjem aneksa ovog ugovora.

IX TAJNOST PODATAKA

Član 11

Sve informacije koje u vezi realizacije ovog Ugovora budu primljene od druge strane biće tretirane kao poslovna tajna.

Izvršilac se obavezuje da informacije vezane za realizaciju ovog Ugovora, poslova i aktivnosti vezanih za pružanje usluga i informacionog sistema Naručioca neće koristiti sa drugim ciljem, osim u cilju ispunjavanja obaveza iz Ugovora.

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da neće iznositi trećim licima ili u javnosti poslovne, tehničke, komercijalne, naučne ili bilo koje druge informacije iz djelatnosti Instituta do kojih je došao prilikom pružanja usluga koje su predmet ovog Ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 12

Isporučilac je u obavezi da nakon potpisivanja ovog Ugovora sa Naručiocem potpiše Sporazum o povjerljivosti (NDA).

Član 13

Svaki zaposleni koji će biti angažovan na pružanju predmetnih usluga je u obavezi da sa Naručiocem potpiše Sporazum o povjerljivosti (NDA).

X UPRAVLJANJE PROMJENAMA, RAZVOJ, ODRŽAVANJE I BEZBJEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA

Član 14

Institut zadržava isključivo pravo vlasništva nad izvornim kodom, svim njegovim verzijama, kao i nad kompletnom dokumentacijom. Izvođač je dužan omogućiti Institutu uvid u bezbjednosne aspekte razvojnog procesa, uključujući pravo zahtijevanja analiza, izvještaja i sprovođenja audita.

Član 15

Izvršilac je obavezan da:

- primjenjuje principe sigurnog programiranja, sigurne arhitekture i inženjerske prakse zasnovane na procjeni rizika i modelima prijetnji;
- sprovodi statičke i dinamičke analize koda, provjere ranjivosti i uklanjanje svih identifikovanih nedostataka prije isporuke;
- obezbijedi sveobuhvatna sigurnosna testiranja (uključujući penetracione testove) prije predaje rješenja;
- redovno dostavlja izvještaje Institutu o sprovedenim provjerama.

Institut zadržava pravo sprovođenja dodatnih, nezavisnih provjera i testiranja.

Član 16

Razvojno, testno i produkciono okruženje moraju biti jasno odvojeni. Strogo je zabranjena upotreba produkcionih podataka u razvoju i testiranju. Dozvoljeno je korišćenje arhivskih podataka iz starih back-up kopija, uz prethodnu provjeru i anonimizaciju, kako bi se eliminisali aktuelni i osjetljivi lični podaci.

Član 17

Sve promjene u informacionim sistemima Instituta moraju biti dokumentovane i sprovedene isključivo kroz formalni proces upravljanja promjenama, uz obavezno prethodno odobrenje Instituta. Institut zadržava pravo da ocijeni efektivnost predloženih promjena prije njihovog uvođenja u produkciono okruženje.

Član 18

Izvršilac je obavezan da ograniči pristup izvornom kodu isključivo na ovlašćene članove razvojnog tima i da vodi evidenciju o svakom pristupu. Institut ima pravo uvida u navedene evidencije u bilo kojem trenutku.

Član 19

Radi obezbjeđivanja kontinuiteta rada, Institut mora imati redovan i nesmetan pristup aktuelnoj verziji izvornog koda, i to:

- kontinuirano, putem repozitorijuma sa kontrolisanim pristupom (read-only prava za Institut), ili
- periodično, najmanje jednom godišnje, kroz formalno dostavljanje ažurirane verzije izvornog koda i dokumentacije od strane Izvođača.

Godišnje dostavljeni izvorni kod i prateća dokumentacija čuvaju se u sefu Odjeljenja za informaciono-komunikacione poslove Instituta, u skladu sa internim pravilima o bezbjednosti i čuvanju dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora, Izvođač je obavezan da bez odlaganja preda Institutu kompletnu i ažuriranu verziju izvornog koda, zajedno sa svim izmjenama i kompletnom pratećom dokumentacijom, u formatu pogodnom za nastavak rada i održavanje sistema, bez dodatnih troškova za Institut.

Član 20

Izvršilac je obavezan da čuva povjerljivost svih informacija, podataka, izvornog koda, tehničke i projektne dokumentacije do kojih dođe tokom realizacije ovog Ugovora. Izvođač nema pravo da izvorni kod, dokumentaciju ili bilo koji njihov dio prenese, ustupi ili učini dostupnim trećim licima bez prethodnog pisanog odobrenja Instituta. Izvođač se obavezuje da će obezbijediti da svi njegovi zaposleni, saradnici i podizvođači koji imaju pristup informacijama i kodu potpišu obavezu povjerljivosti koja ih vezuje i nakon isteka ugovora. Povreda ovih obaveza smatra se bitnom povredom ugovora i daje pravo Institutu da odmah raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete.

Član 21

Izvršilac je obavezan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja, obavijesti Institut o svakoj sumnji ili potvrđenom bezbjednosnom incidentu koji može ugroziti integritet, dostupnost ili povjerljivost informacionih sistema, podataka ili izvornog koda. Izvođač je obavezan da bez odlaganja preduzme sve potrebne mjere za ograničavanje i otklanjanje posljedica incidenta, te da o preduzetim mjerama dostavi detaljan pisani izvještaj Institutu. Institut ima pravo da, samostalno ili uz angažovanje trećih lica, učestvuje u ispitivanju uzroka incidenta i definisanju korektivnih i preventivnih mjera. Neprijavljivanje ili prikrivanje bezbjednosnih incidenata od strane Izvođača smatra se bitnom povredom ugovora.

Član 22

Institut je odgovoran za upravljanje testnim i produkcionim okruženjem, sprovođenje procesa upravljanja promjenama, korišćenje testnih podataka i ocjenu efektivnosti promjena.

Izvršilac snosi punu odgovornost za sigurnost procesa razvoja, integritet izvornog koda i primjenu svih ugovorenih mjera zaštite

Član 23

Izvršilac je dužan omogućiti Institutu sprovođenje audita i nadzora nad svim aktivnostima obuhvaćenim ovim članom, uključujući pravo Instituta da zahtijeva dodatna testiranja ili dostavljanje dokaza o sprovedenim mjerama sigurnosti.

XI OSTALE ODREDBE

Član 24

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 25

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 26

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.


Član 27

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Institut za lijekove i medicinska sredstva

Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša, direktorica



IZVRŠILAC

COREMEDIQ D.O.O.

Branko Biberdžić, izvršni direktor

